



Leeto la go ya serapeng sa diphologolo



Zandile Malaza




Ke mafelo a beke, phaposi ya rona e etela
Kruger National Park. Ke serapa se segolo
mo nageng.



Fa o leba mo mmepeng, o kgona go bona gore se kopanya diporofense tsa Mpumalanga le Limpopo.

Re itumetse thata!





Mo mosong thata, re kopana le Motsamaisi wa bojanala, motlhokomedi wa diphologolo, Thato.

“Dumelang lotlhe!

Ke kopa le mpitseng Thato,” a bua. “Phaka ke lefelo le le didimetseng ka jalo re tshwanetse go buela kwa tlase.”






Re tsena ka phaka. Ka tshoganyetso, Thato o emisa bese. O leba ka dibonelakgakala. O ikutlwa a itumetse!

“Ke mang yo o kgonang go bona phologolo e e maboa e e mo pampiring ya diranta di le makgolo a mabedi?” a botsa a supile setlhare se segolo.

Ee! Ke ele! Re kgona go bona lengau mo kaleng ya setlhare. Re lesego!

Nna kelotlhoko, phuti! Nna kelotlhoko phala! Go na le lengau le le tshwerweng ke tlala gaufi!








Go ise go ye kae, Thato o emisa bese gape.
A botsa, “Ke mang yo o kgonang go bona
phologolo e e nang le dinaka tse dikgolo
e e mo pampring ya madi ya diranta di le
lekgolo?”

Ee! Kwa! Re bona nare e ja tlhaga.

Ela tlhoko, phiri! Go na le nare e e tenegileng
fa gaufi!







Re tswelala pele re tsamaya mo gare ga phaka.

Thato o emisa bese. O itumetse gape!

A re “Ke mang yo o bonang phologolo e e mo pampiring ya madi a diranta di le masome a mathano”?

Ee! Fa le! Re bona tau fa tlase ga setlhare.
Re lesego e le tota!

Nna kelothoko, phofu! Tau e na le meno a a bogale le dinala!







Re tswelela ka leeto mo phakeng.

Ka nako e, re bona tlou e tshetlha fa pele ga rona.

Thato a re, “Phologolo e ya selopo, e e mo mading a pampiri ya diranta di le masome a mabedi ke eng?”

Ela tlhoko, phokoje! Dinaka tsa tlou, di ditelele ebile di motswi.







Re tswelela go tsenelela mo phakeng.

Thato o emisa mokgweetsi wa bese. O itumetse!

A re, “Ke mang yo o bonang phologolo e e kgethegileng e e mo mading a pampiri ya diranta di le lesome?”

Ee, re bona dikubu di le pedi mo tthageng.

Thato o re bolelela gore dikubu di mo kotsing. Ka kutlobotlhoko di tsomiwa ka ntlha ya dinaka tsa tsone.

Re lesego thata go di bona!








Thato o kopa mokgweetsi wa bese go
ema kwa pikiniking go ja dijo tsa rona tsa
motshegare.

Thato a re, “Re bone diphologolo tse tlhano
tse ditona! Bogologolo, diphologolo tse di ne
di bidiwa “Botlhano jo bo tona” ka gone e
ne e le diphologolo tse di kotsi go di tsoma.





Morago ga dijo tsa motshegare re boela mo beseng go ya gae.

Re batla go bona gore, ke diphologolo tse feng tse re tla di bonang mo tseleng ya rona fa re boa.





Serapa sa diphologolo ke lefelo la metholo!